


Sesotho

Mohato

# Dimpho

2c



Kgomotso Thosago



**Medumo**

mm, ll

**Poeletso**

kh, ph

**Dimpho**

**Sesotho**

**Mohato 2C**

ISBN: 978-1-77981-482-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Kgomotso Thosago

Mofetoledi: Elsie Raboshakga

Motshwantshisi: Gerda Smit

Moralo le sebopelo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya pele: 2023.

# Dimpho



**Kgomotso Thosago**

Mmanaha le Sello ba thabile haholo.  
Ke letsatsi la bona le kgethehileng.  
Mme o tla ba tlela eng?





Mme wa bona a ba fa mabokose.

Sello a bula lebokose.

Aa! Ke seletsa sa mmino?

Sello ha a rate seletsa sa mmino.


Mmanaha a bula lebokose la hae a thaba.

Sello a tadima Mmanaha ka ho makala.

Bona! Mmanaha o mo supisa bolo.

Sello ha a kgone ho bapala seletsa.

Sello a llela bolo ya Mmanaha.





Mmanaha a hana ka yona.

Mmanaha le yena o rata bolo.

O kgona ho bapala seletsa sa mmimo

A beha bolo a bapala seletsa

Sello a mo amoha bolo kapele.

Mmanaha a amoha Sello bolo.


Sello a amoha Mmanaha seletsa

A budulela seletsa ka moya feela.

Seletso sa se se ke sa lla ha monate.

Sello a budulela moya hapehape.

Seletsa sa mmino sa se ke sa lla.







Ebe seletsa sena, se senyehile?

Sello a makala.

Mmanaha a budulela seletsa. Seletso sa lla.

Le kgale, ha se a senyeha.

Sello a qala ho rata seletsa.


Sello o rata ho ithuta seletsa.

A tadima Mmanaha ha a letsa sa hae.

Sello a etsisa Mmanaha.

Seletsa sa mmino sa mo palla.





Mmanaha a tadima Sello ha a leka ho ithuta.  
Sello a leka hapehape  
Oho! ho sa moya feela.  
Mmanaha a mo supisa ho se letsa.  
Jo nna! Sello ha a kgone.

A fumana mohopolo o motle.

A tadimisisa ha Mmanaha a bapala.

Mmanaha a bapala seletsa hantle

Sello a kadima seletsa ho Mmanaha.

Eke! Sello o tla ruteha.





Sello a ithuta ho bapala.

A se bapala motsheare le bosiu.

Sello wa batho! O tla kgona.

Seletsa sa mmino se a mo palla.

Sello a Ila sello sa masetlapelo.

Mmanaha a mo kgothatsa.

A fa Sello bolo.

Sello a e hana.





Sello a qala ho rata seletsa

Sello a phehella ho ithuta seletsa.

A bula lebokose la seletsa.

Sello a bona pampiri lebokoseng.

Ke pampiri ya eng?

Ke pampiri ya ho ithuta seletsa.

Sello a bapala a tadimme pampiri.  
Seletsa sa mmino sa Ila ha monate  
Mmanaha a tadima Sello ka ho makala.  
Seletsa sa Sello se Ila hantle







Bonang! Sello o a kgona.

Mmanaha le Sello ba bapala hammoho. E  
mong le e mong o letsa sa hae.

E mong le e mong o letsa mmimo o monate.

Sello o di kgona kaofela.

O kgona seletsa le bolo

Mmanaha o thabetse Sello.

Ka bobedi ba kgona bolo le seletsa.

Sello le Mmanaha ba a tjeka.

Ba bapala bolo ba thabile





## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

